




Mofumahadi Angie  
Motshikga, letona la  
Lafapha la Thuto ya  
Motheo.



Mong. Enver Surty,  
Motlatsi wa Letona la  
Thuto ya Motheo

ISBN 978-1-4315-0258-5



**SESOTHO LIFE SKILLS  
GRADE 2 – BOOK 1**

TERMS 1&2

ISBN 978-1-4315-0258-5

**THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.**

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motshikga, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwale ka enngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projek ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnate ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

E hlopisitswe  
latela lenane thuto  
la CAPS

## Sehlopha sa

2



# Bokgoni ho tsa Bophelo SESOTHO

Buka ya 1  
Kotara ya 1&2



Lebitso:

Phapusi:



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA





# Sehlopha sa

2



Bokgoni ho tsa  
Bophelo ka SESOTHO  
Buka ya !



Buka ena ke ya:



# Re hloka dijo tse tlisang bophelo bo botle hore re phele



Ha re baleng

Kotara ya-! - Beka ya-! - Leqephne la mosebetsi

Mmele ya rona e hloka dijo tsohle tsa bophelo bo botle hore re tsebe ho hola. Re lokela ho ja dijo tse hlahang dihlopheng tsa dijo kamehla. Re lokela ho ja dijo tsohle tsa bophelo bo botle hore re be le matla a ho etsa tsohle tseo re lokelang ho di etsa. Ha re sa je dijo tse tlisang bophelo bo botle re ka kula haholo.

## Dihlopha tse hlano tsa dijo

Koro le dijo-thollo  
tsa yona




Meroho le ditholwana



Batho ba bang ke  
ba jang meroho feela.  
Sena se bolela hore ha  
be je nama ho hang.  
Ba ja haholo ho hlaha  
dihlopheng tse ding  
tse 4.

Nama, hlapi,  
kgoho, matokomane  
le dinawa

Mafura le dioli



Ha re etseng

Bua le motswalle wa hao, hore na ke dijo di  
feng tse loketseng mmele.





Ha re ngoleng

Etsa e ka o ya  
lebenkeleng le mme wa  
hao ho reka dijo tsa  
mantsiboya. Etsa lenane  
la dijo tsohle tseo o tläng  
ho di reka, tse loketseng  
ba lapa la heno.



## LENANE LA DINTHO TSEO KE TLA DI REKA



Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

# Metsi a re fa bophelo

Kotara ya-! – Beka ya-! – Leqephé la mosebetsi

Ha re bueng

Hobaneng re hloka metsi?

Batho, dimela le diphoofolo di hloka metsi hore di phele. Metsi a tsamaisa dijo tseo re di jang dithong tse fapaneng tsa mmele ya rona. A thusa hape le ho ntsha ditshila mmeleng ya rona.






Ha re etseng

Tsatsing le leng le le leng re sebedisa metsi malapeng a rona. Bolella motswalle wa hao ka tsohle tseo o ka di nahangan tseo re di sebedisang metsi. Jwale etsa ditshwantsho tse nne o bontsha ka moo re sebedisang metsi ka teng. Ngola sehloho ka hodima setshwantsho se seng le se seng ho hhalosa hore setshwantsho se bua kang.





## Ha re ngoleng

Re fumana metsi kae? Etsa mola ho bapisa setshwantsho se seng le se seng le lentswe le nepahetseng.



letangwana
sefhlametsi
Noka
Letamo
Sediba



## Ha re ithapolleng

Pele o etsa eng kapa eng kantle , ikotlolle jwaloka ka katse. Sena se tla etsa ho be bonolo hore mmele wa hao o tsitsinyeho. Ikotlolle hape ha o se o qetile ho kokobetsa mmele le ho o phodisa. Sena se tla thusa mesifa ya hao hore e se be bohloko.

- Tlola jwalo ka senqanqane. Etsa medumo ya dinqanqane.
- Lahlela bolo kapa mokotlana wa dinawa, ho e mong le e mong. E mong le e mong a e kape/tshware.
- Jwale akgela bolo kapa mokotla wa dinawa hodimo mme o o kape.
- Bapalang papadi ya lebelo le motswalle wa hao.

Bona hore o ka nka nako e kae mokotlana o sa we hlohong ya hao.



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# Re baballa metsi



Ha re bueng

Metsi ke ntho ya bohlokwa, ha re ya tshwanelo  
ho a senya. Bua le motswalle wa hao ka mekgwa e  
fapaneng ya ho boloka metsi.



Ha re ngoleng

Ngola mehopolo e mmedi ka moo re  
ka bolokang metsi ka teng dibakeng  
tse ka tlase.



1.

---



---

2.

---




---



Ha re etseng

Sebedisa dikerayone  
ho etsa phousetara  
e kgabisitsweng ka  
mmala ka ho boloka  
metsi. Phousetara  
ya hao e lokela ho  
kgothalletsa batho  
ba bang ho boloka  
metsi. Ha o se o entse  
phousetara ya hao  
e bontshe metswalle  
ya hao.





Ha re ithapolleng

A re bapaleng papadi ya  
"Ke nako mang, Mong Phiri".

E mong wa lona o lokela ho ba Phiri.

Nehanang sebaka ho botsa "Ke nako mang,  
Mong. Phiri"?

Kgetlo le leng le leng ha o botsa, Phiri e lokela  
ho bolela hore nako ke mang.

Empa ha Phiri e re "Dijo tsa motsheare" e tla  
qala ho o lelekisa. O tla tlameha ho baleha hore  
e seke ya ho tshwara.



Jwale batla hulahupu eo le tlo bapalang  
ka yona.

Wena le motswalle wa hao le fane sebaka  
ka ho tlola hulahupu, pele ka maoto ebe  
le latela ka matsoho. Jwale tsepamisa  
hulahupu ha motswalle wa hao a kgasa  
ka hara yona. Nehanang sebaka ho  
etsa sena.

Ya ho qetela,  
ka dihlopha tsa 4,  
kwetlisang le ho  
nehelana ka tantshe  
ya Afrika Borwa.



Teacher:  
Sign:  
Date:

# Moya o hlwekileng o re neha matla



Ha re baleng

Moya oo re o phefomolohang o na le oxisigini. Ha re hema moya o ditshila,mmele ya rona ha e sebetse hantle.



Ha re ngoleng

Dula le motswalle wa hao. Mmoho tlatsang dikgeo tse latelang:

Ke hloka moya o hlwekileng

---

Ha moya o le ditshila

---

Moya o silafala ha o

---

Seo re ka se etsang ho boloka moya o hlwekile:

1.

---

2.

---



# Ha re baleng

Batho ba hloka kganya ya letsatsi hore ba thabe le ho phela hantle. E thusa mmele ya rona ho etsa vitamin ya D. Re e hokela ho bopa masapo a matla. Mahlasedi a letsatsi ha a feta tekanyo a mabe. Re ka tjha habohloko. O tshwanelo ho sebedisa setlolo sa tshireletso ya letsatsi kapa katiba ya letsatsi ho itshireletsa letsatsing.



## Ha re nqolenq

## Tlatsa dikqeo tse latelanq:



Nka tshireletseha mahlaseding a letsatsi a fetang tekanyo ha ke:

- 1.
  - 2.
  - 3.



**Ha re buenq**

Bina pina ena mme o  
ope morethetho.



## O kganya ya ka ya letsatsi

## **Kganya ya letsatsi ke wena feela.**



# O a nthabisa

## **Ha mahodimo a le maputswa.**

# O keke wa tseba moratuwa hore

**ke o rata hakae.**

# Ka kopo se tlose kganya ya

# ka ya letsatsi.

**Ka kopo se tlose kganya ya  
ka ya letsatsi.**



O tshwanelo ho sebedisa  
setlolo sa tshireletso ya  
letsatsi kapa katiba ya  
letsatsi ho itshireletsa  
letsatsinq.



Teacher:  
Sign:  
Date:

# Nna le ba bang

Kotara ya-1 – Beka ya-3 – Leqephé | a mosebetsi



Ha re bueng

Kaofela ha rona re rata ho ba  
le metswalle e lokileng. O tseba  
jwang ha motho e mong e le  
motswalle ya lokileng?



Ha re ngoleng

Sekgeong se latelang, etsa lenane la dintho tse  
etsang hore motho e mong e be motswalle ya lokileng.



1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_



Ha re ngoleng

Nahana ka dipotso tsena, o nto ngola dikarabo tsa hao.

O na le metswalle e mekae?

Lebitso la e mong wa metswalle ya hao ke mang?

Le bile metswalle nako e kae?

Ke eng se ikgethileng ka motswalle eo?




Ha re bueng

Dula le motswalle wa hao o bue ka dintlhha tsena. Kenya letshwao (✓) ha e le nnete le (✗) ha e se nnene.

## Nnetefatso ya lenane la Setswalle

Tlatsa ✓ okapa ✗

Motswalle wa ka o a nkgathalla.	
Motswalle wa ka o a nthusa.	
Motswalle wa ka o arolelana dintho le nna.	
Motswalle wa ka ha a ntwantshe.	



Ha re etseng

Nahana ka seo o ka se etsang hore motswalle wa hao a ikutlwae e le motho wa bohlokwa. Jwale etsa setshwantsho sa sena foreimeng. Hopola ho kgabisa foreimi ya setshwantsho. Ha o entse sena, bua ka mebalae kgahlang e mofuthu eo o e sebedisitseng setshwantshong.

Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho sa hao.




# Batho hara rona

Kotara ya- | - Beka ya-3 - Leqephe | a mosebetsi



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Nahana ka seo metswalle ya nnete e se etsang, bua ka sena sehlotswaneng sa lona. Jwale nahana ka seo metswalle e mebe e se etsang. Kenya letshwao (✓) setshwantshong se seng le se seng ho bontsha setswalle se setle, le letshwao (✗) ho bontsha setswalle se sebe.







Ha re baleng



Bala polelo e nngwe le e nngwe mme e be o kgabisa ka mmala  
sefahleho se dumellanang le se sa dumellaneng 😊 😞.





Ke motswalle wa bohlokwa.





Ke hlokomela  
metswalla ya ka.





Ke tshwara barutwana ba sehlopha sa ka  
hantle.



Barutwana ba sehlopa sa ka ba ntshwere  
hantle.



Ke na le botho bathong  
bao ke phelang le bona.



Ha re ithapolleng

A re bapaleng "ema seriting sa ka"

Wena le metswalla ya hao le leke ho ema hodima  
seriti sa e mong le e mong. Nehelanang sebaka mme  
le leke ho bona hore le ka kgonna ho hata hodima diriti  
tse kae. O ka nna wa ya kwana le kwana ho thibela  
motswalle wa hao ho hata hodima seriti sa hao.



Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

# O se ke wa hlekefetsa ba bang



Ha re ngoleng

Sheba se seng le se seng sa ditshwantsho.

O ne o tla etsa eng haeba o ne o le e mong wa bana ba hlekefetswang?  
Pela setshwantsho se seng le se seng, ngola polelo e le nngwe ka hore  
na re ka tshwara batho ba bang jwang.




---



---



---



---




---



---



---



---



### Ha re etseng

Etsa tshwantshiso le motswalle wa hao ka ngwana ya hlekefetsang ngwana e mong. Bolela hore re ka etsa eng ho fedisa tlhekefetso.



### Ha re ithapolleng

Ikaroleng ka dihlotschwana tsa bahlano.

Jwale etsang mola le nto akgelana bolo hona moleng mona. Sheba hore ke sehlopha sefeng se ka akgelanang bolo ka nako e kgutshwanyane ho moo mola o fellang. Ha le entse sena akgelanang dibolo ka mekgwa e fapaneng.



- Fetisa bolo pakeng tsa maoto a hao ho ya bo morutwana wa sehlopha sa hao ya ka mora hao.
- Fetisa bolo ka hodima hlooho ya hao ho ya bo morutwana wa sehlopha sa hao ya ka mora hao.
- Fetisa bolo ka letsohong la hao le letshehadi ya ho ho morutwana wa sehlopha sa hao ya ka mora hao.
- Akgela bolo ka letsohong la hao le letona ho ya ho morutwana wa sehlopha sa hao ya ka mora hao.
- Jwale akgellanang bolo ho motho ka mong mme o bone hore o ka e kapa makgetlo a makae.



# Kaofela re kgethehile

Kotara ya-! – Beka ya-4 – Leqephé | a mosebetsi



Ha re bueng

Shebang ditshwantsho le bolele hore bana bana ba  
tshwana jwang. Bolela hore ba fapane jwang.





### Ha re baleng

Etsang mosebetsi dihlotswaneng tsa lona. Sheba bana bohole ka phaposing ya hao. Jwale bala e nngwe le e nngwe ya ditaodiso tse latelang. Ha taodiso e le nnete tlatsa (✓) ka lebokoseng le ka letsohong le letona, ha taodiso e fosahetse tlatsa (✗).

Kenya a ✓ kapa a ✗

Na bashemane le banana ba a tshwana?

Na meriri ya bona e a tshwana ka mmala?

Na mahlo a bona a tshwana ka mmala?

Na matsoho a bona bohole a lekana ka boholo?

Na barutwana bohole ka phaposing ba lekana ka bolelele?



### Ha re bueng

Na o a bona hore bohole re fapano? O a bona le hore hape re a tshwana? Bolela hore re tshwana jwang.



### Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho sa hao. Jwale sebedisa setlotsamolomo ho etsa kgatiso ya menwana pela setshwantsho se foreimeng.



Na o a tseba hore ha ho mang kapa mang lefatsheng ya nang le kgatiso ya menwana e tshwanang le ya hao. O motho wa bohlokwa ya kgethehileng.




# Ka moo re ikutlwang ka teng



Ha re bueng

Buisanang ka moo le ikutlwang ka teng ha ho etsahala ntho e ntle. Jwale bua ka moo o ikutlwang ka teng ha ho etsahala ntho e mpe ho wena. Re bitsa sena maikutlo. Tlatsa ka moo ba ikutlwang ka teng.



Ha re ngoleng

Ngola dikarabo tsa dipotso tse latelang.

Ke eng se o thabisang?

Ke eng se o hломоланг?


Ke eng se o tshosang?

Ke eng se o halefisang?



## Ha re etseng

Etsa setshwantsho mme o kgabise ketane ena ya setswalle ka mmala. Etsa hore popi e nngwe le e nngwe e shebehale e fapane le e nngwe, ho bontsha hore re fapane re kgethehile. Ha o se o entse sena o ka seha ketane ya setswalle ho hlaha leqepheng la disehwa mahareng a buka ena. Etsa popi e nngwe le e nngwe e fapane mme o di emise desekeng ya hao o hopotsa hore bohole re fapane.



## Ha re ithapolleng

Etsa hore mmele wa hao o be moholo ka mokgwa oo o ka kgonang ho o etsa ka teng.

Jwale o etse bolelele ka moo o ka kgonang ka teng. O qetelle ka ho o etsa hore o be mokgutshwanyane ka moo o ka kgonang ka teng.



Teacher:	.....
Sign:	.....
Date:	.....

# 10 Batho ba sa itekanelang

Kotara ya-| – Beka ya-5 – Leqephhe | a mosebetsi



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho.

- O bona mefuta e mekae ya batho ba sa itekanelang?
- Bana bana ba etsa eng ho ithusa?
- O nahana hore bana ba na le mefuta efe ya mathata maphelong a bona ka mehla?
- Bua ka hore re ka ba thusa jwang.



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tse ka tlase. Qetella dipolelo.

Rosemary ha a tsebe ho tsamaya

O sebedisa \_\_\_\_\_  
ho tsamaya.



setulo sa mabidi

Thabo ke sefofu, o  
sebedisa \_\_\_\_\_ ho  
fumana tsela ya hae.



ntja e tataisang sefofu

dithusa kutlo

Peter ke setholo,

O sebedisa \_\_\_\_\_  
ho mo thusa ho utlwa.

puo ya matsoho



Jabu ha a tsebe ho bua,

O sebedisa \_\_\_\_\_ ho bua.



Nomsa o sebedisa \_\_\_\_\_  
ho mo thusa ho tsamaya.

seikokotlelo



Ha re etseng



Sebedisa letsopa kapa hlama e  
bapalang ho etsa mohope kapa kopi.



Teacher:
Sign:
Date:


# Bana bohole ba kgethehile



Ha re bueng

Bana ba na ba fapana jwang le wena?

Bana ba tshwana ka eng?



Ha re baleng

Batho lefatsheng lohle ba keteka matsatsi a phomolo a kgethehileng.

**Re rata ho bapala le ho bina kaofela ha rona.**

**Kaofela ha rona re hloka dijo ho ja.**

**Re tlameha ho ya sekolong kaofela ha rona.**

**Ha re kula re tshwanelo ho ya ngakeng**

**Re tlameha ho hlweka le ho ba makgethe.**

**Ha re a tshwanelo ho fumana mosebetsi.**

**Re bana kaofela.**



Letsatsi: .....



## Ha re ngoleng

Botsa metswalle e meraro dipotso tse latelang. Tlatsa dikarabo tsa bona dibakeng tse latelang.

Tlatsa mabitso a motswalle wa hao			
Tumelo ya hao ke efe?			
Le na le mekete e e ikgethileng?			
Le ja eng?			
Ke diaparo dife tse ikgethileng tseo o di aparang?			
Le keteka ka eng?			



## Ha re etseng

Sheba ditshwantsho. Ke mmapa wa lefatshes la rona. Le a bona hore lefatshes la rona le na le naha le lewatle. Tlotsa lewatle ka mmala o bolou. Ha lefatshes lona o ka le etsa hore le be lesootho. Etsa setshwantsho sa ditlhapi tse mmallwa lewatleng.



# Mohale wa ka

Kotara ya-! – Beka ya-6 – Leqephé la mosebetsi



Ha re bueng

Bolela hore na ho na le bana ba sa itekanelang sekolong sa hao.

Na sekolo se ka etsang ho ba thusa ha ba le sekolong?

Na batho ba sa itekanelang e ka ba bomampodi.




Ha re baleng

Bahale ba bang ha ba itekanelala.

Ke mehlala ho rona ho latela seo ba se etsang. Afrika Borwa ho na le bomampodi ba bangata ba sa itekanelang. Na ho na le batho ba sa itekanelang bao o ba tsebang ba hlwahlwa dipapading?

Natalie o lahlehetswe ke leoto la hae le letshehadi kotsing ya baesekele. O tsamaya ka leoto leo e seng la nnete. O sesa a sebedisa leoto le le leng.



Ha re bueng

Bua ka batho ba sa itekanelang ba etsang dintho tse makatsang. Nahana ka:

- Difofu di bapala diletswa. Na o tseba e mong?
- Ditholo di ngola dipina. Na o ka nahana ka mohlala?





Ha re ngoleng

Sebakeng se latelang, fana ka ditaba ka botlalo ka mohale kapa motho eo o lakatsang ho ba yena.

## Mohale wa ka kapa motho eo ke lakatsang ho ba yena ke:

Taka setshwantsho sa mohale wa hao. Thoko ho setshwantsho ngola mantswe a mo hlilosang hantle. Mohlala: o rata batho, o thusa batho, o sebete, o na le lerato.

O ka ba mohale jwang? Buisana le motswalle wa hao ka sena.

Jwale ngola pale ya moo o bileng mohale. Tlatsa tse latelang:

Ka tsatsi le leng

Ka nka qeto ya ho

Ka

Ke kamoo ke bileng mohale kateng

Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# Tlhwekiso ya metsi



**Ha re baleng**

Sheba kgalase ya metsi.

Na o bona ho hong ka hara yona? E tshetse ho hong Na o a tseba hore ka nako e nngwe ho na le dikokwanahloko ka hara metsi? Dikokwanahloko tsena di nnyane mme o ke ke wa di bona ka mahlo. Ha o ka nwa metsi o sa leka ho tlosa di kokwanahloko pele, o ka kula haholo. Re lokela ho etsa bonnete ba hore metsi ao re a nwang a hlwekile.



**Ha re bueng**

Bua ka hore ho ka etsahalang ha re ka nwa metsi a ditshila. Jwale sheba ditshwantsho tse latelang: Bua le motswalle wa hao ka tsela tse fapaneng tsa ho hlwekisa metsi.



Kenya dipilisi tsa "klorine" ka metsing.



Bedisa metsi  
metsotso e mehlano.



Tshela dikhemikhale.



Sefa metsi.



Ha re bueng

Ke metsi a feng ao o nahana hore a bolokehile hore a ka nowa?  
Tshasa lerothodi laona ka mmala o bolou, ha o nahana hore a ka nowa.

Metsi a noka



Metsi a sediba se tjhekilweng

Metsi a pompo




Metsi a rekiweng ka botlolo

Metsi a lewatle



Metsi a bedisitsweng ka ketlele



Ha re etseng

Sebetsang ka dihlotschwana, le etse sefe e ka hlwekisang metsi. Mamelang ka hloko ha titjhore a hhalosa seo le tshwaneleng ho se etsa.

### Le tla hloka ntho tse latelang

Botlolo ya polasetiki ya dilitara  
tse pedi

Metsi a ditshila a seretse

Lehlabathe le lesesane

Lehlabathe la majwana

Majwe a manyane/kerabole

Sekere

Boya bo hlwekileng



Ha re ngoleng

Ngola mehato ya ho etsa sefe ya metsi ka tatelano e nepahetseng.

	Tshela lehlabathe le lesesane hodima khothono wulu.
	Tonamisa kanolo eka hedimo o e kenyé ka hara botlolo e sehilureng.
	Tshela lehlabathe la majwana.
	Seha botlaase ba botlolo ya polasetiki ka hloko.
	Tshela metsi a seretse.
	Kenya majwe a manyenyané ka hara botlolo.




# Mokgwa o motle wa bophelo



Ha re baleng


Bala ka mekgwa ena e metle le e fosahetseng. Haeba o nahana hore ke mekgwa e nepahetseng, kenya letshwao lena (✓), ha o nahana hore ke mokgwa o fosahetseng etsa letshwao lena (✗).

Mekgwa	Ntle o nepahetseng ✓	O fosahetseng ✗
<b>Titjhere o thusa bana ka ho bala</b>		
Ke ja dijo tsa bophelo bo botle.		
Ke lahla ditshila tse tswang koloing kapa tekesing ka ntle ka fensetere.		
Ke hlatswa moriri kgafetsa.		
Ke ja dipompong tse ngata.		
Ke boloka manala le ditsebe tsa ka di hlwekile.		
Ke hlatswa meno a ka hang ka kgwedi.		
Ke thonaka ditshila ke di lahlele ka moqomong wa dithole.		
Ke hlatswa matsoho a ka ha ke tswa ntlaneng.		
Ha ke kgohlela kapa ke thimola, ke beha letsoho la ka molomong.		
Ke ikwetlisa ka mehla.		
Ke hlatswa matsoho pele ke ja.		
Ke dula ka pela TV nako e ngata.		
Ke dula le batho ba baholo ba tsubang.		



Etsa phousetara ka mekgwa e metle kapa e mebe.

Ha re etseng



Ha re ngoleng

Hlahloba phousetara ya hao. Bala taodiso, mme o kenyé sefahleho se bonyang haeba taodiso e le nnete, o kenyé sefahleho se hlomohileng haeba taodiso e se nnete.



Ee	Tjhe

Phousetara ya ka e mebalabala ebile e makgethe.


Ke natefetswe ke ho etsa phousetara ya ka.

Ke fumane ho le thata ho etsa phousetara ya ka.



Ha re ithapolleng

- O ka tlola bohole bo bkae? Sebedisa dikoto tse tharo tsa ropo. Di tlole. O nne o di arohanye haholwanyane ho bona hore o ka tlola bohole bo bokae.
- Jwale, kopa metswalle ya hao e mmedi ho bidikolohisa ropo hore o tlole.
- Nehanang monyetla ho tlola.



# Dintho tse bolang le tse sa boleng

Ha re bueng



Kotara ya-! - Beka ya-8 - Leqephé la mosebetsi



Bua ka dijo tse lokelang ho bolokwa di phodile ho di thibela hore di se bole. Nahana hore ke dijo di feng tse sa lokelang ho bolokwa di phodile empa di ka bolokwa ka rakeng. Seha ditshwantsho tse tshwanang le tse ka tlase ho tswa leqhepheng mme o di kgomaretse hodima sehatsetsi kapa rakeng.





Ha re bueng

Bua ka mekgwa eo re ka bolokang dijo ka yona, re di thibela ho dikokonyana tse kang ditshintshi le bohlwa.



Teacher:  
Sign:  
Date:

# 16 Matsatsi a bodumedi le a mang a ikgethileng

Kotara ya - I - Beka ya - 8 - Leqephé la mosebetsi



Ha re baleng


Batho lefatsheng lohle ba keteka matsatsi a phomolo a ikgethileng.  
Ke matsatsi a phomolo afe ao o tla a keteka?



Ka nako ya keresemese re fumana dimpho. Re fa metswalle le ba malapa a rona dimpho. Re ba le sefate sa keresemese ka tlung.

Re bea dimpho ka tlasa sefate.

Re kgabisa sefate, re nto bea naledi ka hodimo. Ka nako ya keresemese re ja dijo tse ngata.



Re fela pelo ya ho fihla ha Diwali.  
Ena ke nako eo re fumanang dipompong le dimpho tse ngata.  
Re paka dipompong tse monate le dikuku ka mabokoseng ebe re fa batho ba re tjhakelang. Re kgantsha mabone a manyenyane ebe re a bea ho potoloha ntlo.



Re fela pelo ya ho fihla ha Hanukkah.  
 Re tla ba le dijo tse monate tseo re  
 tleng ho di ja. Re rata ho ja dipanekuku  
 le matokomane re rata le ho fuwa  
 dimpho. Bomotswala ba a re tjhakela.  
 Re thusa ka ho etsa dijo mme re  
 kgantsha le dikerese ka tlung.



Haufinyane e tla ba Eid. Re tla  
 fumana dimpho tse ntle. Re tla  
 fa metswalla ya rona dimpho. Re  
 tla ba le dipompong tse ngata le  
 dikuku tseo re tla di ja. Re kgon  
 ho bona hore ke Eid ka ho sheba  
 sebopeho sa kgwedi. E ka letsatsi  
 le fapaneng selemo se seng le  
 se seng.



Bina pina eo o e tsebang  
 bakeng sa le leng la  
 matsatsi ana a ikgethileng.



Teacher:	Sign:
Date:	


# Dihla tsa selemo

Kotara ya-2 – Bekä ya-I – Leqephé la mosebetsi



Ha re bueng

Sheba dintshwantsho tsa nako tsa selemo tse nne. Bolella motswalle wa hao hore o bona eng setshwantshong se seng le se seng. Bolela hore nako tsena tse nne tsa selemo di fapané jwang.



Ke nako e fe ya selemo eo o e ratang haholo? \_\_\_\_\_

Hobaneng o rata nako eo ya selemo? \_\_\_\_\_


Letsatsi la hao la tswalo le ka nako e fe ya selemo? \_\_\_\_\_

Letsatsi:.....



Ha re bueng

**Dumela, ntate Letsatsi  
Tsatsi la hao le qadile  
Ke rata ho bona sefahleho  
sa hao se benyang  
Dumela, ntate letsatsi.**



**Pula, pula tsamaya  
Bana ba banyenyane ba rata ho bapala  
Etlo ka letsatsi le leng  
Se ka ba teng letsatsi le le leng feela.**



Teacher:
Sign:
Date:

# 18 Dihla tsa selemo tse nne

Kotara ya-2 – Beka ya-I – Leqephé la mosebetsi



Seha ditshwantsho tsa nako tse nne tsa selemo leqepheng le sehilweng ka morao ho buka. Kgomaretsa setshwantsho se seng le se seng pela nako ya selemo e nepahetseng.



Phupjane

Phupu

Phato

marinha

Lwetse

Mphalane

Pudungwane

selemo



Letsatsi: .....

# lehlabula

Tshitwe

Pherekong

Hlakola



Hlakubele

Mmesa

Motsheanong

# hwetla



Ha re ithapolleng

Ithapolleleng bokgoni ba ho bapala bolo.

Tlolatlodisa bolo mabapi le lebota.


Matha hodima sebaka ha o ntse o qhomisa bolo.

Jwale matha ebe o lahlela bolo ho etsa mokolokotwane.




# 19 Ka tsa dihla tsa selemo

Kotarda ya-2 – Beka ya-2 – Leqephé la mosebetsi



Ha re baleng



## Lehlabula

Letsatsi le tjhabile ho futhumetse.

Matsatsi a malelele ha masiu a le makgutshwahyane.

Re ka dula re phodile ka ho sesa kapa ho dula moriting.



## Hwetla

Ho qala ho phola.

Mahlaku a difate a qala ho ba mmala wa gauta, le hona ho hlohloreha difateng.

Dinonyana di fofela bakeng tse tjhesang.



## Mariha

Ho a bata.

Dibakeng tse ding ho na le lehlwa le mohodi.

Matsatsi a makgutshwanyane ha masiu a le malelele.

Diphoofolo tse ding di robala mariha ohle (di a falla ka nako ena).




## Selemo

Ho futhumetse.

Dijalo di qala ho hola mme dipalesa di a thunya difateng.

Dinonyana di qala ho haha dihlaha tsa ho behela mahe.



Ha re bueng

Dijo tse fapaneng di mela ka dinako tsa selemo tse fapaneng. Tadima dijo tsena tsa lehlabula le mariha. Bolella motswalle hore o rata ho ja eng ha ho tjhesa le ha ho bata.



Teacher:
Sign:
Date:

# Ho aparela boemo ba lehodimo

**Ha re etseng ditshwantsho**

Etsa setshwantsho sa ngwanana le moshemane.

Moshemane o tlameha ho apara diaparo tsa mariha tse futhumetseng ha ngwanana a tlamehile ho apara diaparo tsa lehlabula tse phodileng.




Kotarda ya-2 - Beka ya-2 - Leqephé | a mosebetsi

Moshemane

Ngwanana

**Ha re ithapolleng**

- Beha dihulahupu fatshe kapa o etse masakana lehlabatheng.
- Ha titjhere ya hao a re o tlole, o tlolele ka lesakaneng ka maoto a mabedi.
- Ha titjhere ya hao a re o tlole, o tlolele ka ntle ho lesakana ka leoto le le leng.
- Bapala sekotjhe.
- Sebedisa tjhoko ho etsa masakana le sekwere fatshe.





**Ha re bueng**

Bolella motswallé wa hao hore re apara diaparo tse jwang nakong tse fapaneng tsa selemo. O rata ho apara diaparo dife?

Etsa mola o tlolahang tlhalosong ya diaparo tseo re di aparang nakong ya boemo ba lehodimo bo hlalotswe ho setshwantsho sa diaparo tse bontshitsereng.



**Ha re ngoleng**

## Ho aparela boemo ba lehodimo

Ha ho na le letsatsi re lokela ho rwala dikatiba ho itshireletsa letsatsing.



Ha ho bata re lokela ho apara diaparo tse futhumetseng.



Llo futhumetse re kgona le ho kga dipalesa tse ntle.



Nako eo pula e nang re hloka ho apara jase ya pula le hona ho nka sekgele.



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# Ditlamorao tsa dinako tsa selemo

Kotara ya-2 - Bek'a ya-3 - Leqeph'e la mosebetsi



Ha re baleng



## Lehlabula

Ka nako ya Lehlabula borapolasi ba kotula ditholwana. Diphoofolo tse nyenyaned i matjato ka nako ena.

Dibakeng tse ngata pula e na haholo mme ho na le lehadima le letolo.

Jwang, dipalesa di hola di ba kgolo, ha difate di ba telele.



## Selemo

Ka nako ya selemo difate di qala ho hlomela.

Re bona dinonyana, dinotshi, dipalesa le mahlaku a matjha.

Dinonyana di etsa dihlaha di qhotsa le mahe.

Borapolasi ba kuta dinku.





## Hwetla

Diphofolo tse ding di boloka dijо ha  
di itokisetsa ho robala mariha ohle.

Mahlaku a difate a qala ho ba  
masehla, sootho, kgubedu le  
lebala la namunu.

Jwang bo qala ho ba sootho.



## Mariha

Diphofolo tse ding di robala  
mariha ohle. Re re di a falla. Di dula  
di futhumetse hobane matlalo a  
tsona a na le boyo bo ba bongata.



Ha re ngoleng

Diphofolo tse ding di etsang mariha? \_\_\_\_\_

Diphofolo tse ding di itshireletsajwang serameng? \_\_\_\_\_

Dinonyana di kgutlela neng dinaheng tse futhumetseng, le hona ho qala ho  
etsa dihlaha? \_\_\_\_\_



# Ho jala sejalo sa nawa



## O hloka

- Dinawa tse hlano
- Boya bo hlwekilig
- Perinki
- Metsi




## Seo o ka se etsang

Kenya dinawa ka hara boy a ka perinking.  
E boloke e le metsi. Beha perinki hodima motheo wa fensetere letsatsing.  
Hlokomela dinawa bekeng tse pedi tse latelang.  
Hlokomela hore e hola jwang.



Sheba setshwantsho sa semela sena sa nawa  
Ha semela sa hao se boheha tjena tlatsa letsatsi

Letsatsi	Letsatsi	Letsatsi	Letsatsi



Ha re etseng

Etsa papadi ka phoofolo.

O ka bontsha bere kapa noko e bokella le ho boloka dijo bakeng sa mariha.




Ha re ithapolleng

Etsisa noha e hahaha fatshe e batla  
sebaka se setle ho fallela teng.



Etsisa lefokotsane le  
fofela sebakeng se  
mofuthu.



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# Diphooftolo: Diphooftolo tsa polasing

Kotarda ya-2 - Beka ya-4 - Leqephé la mosebetsi



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho o bue ka diphooftolo tse fapaneng tsa polasi tseo o di bonang.  
Ke phooftolo e fe eo o e ratang haholo?  
Re fumana eng phooftolong e nngwe le e nngwe?





Ha re ngoleng

Ngola dikarabo tse nepahetseng tafoleng e latelang.

Re o etseditse ya pele.

	Tona	Ramo
	Tshehadi	Pheleu/nku e tshehadi
	Ngwana	konyana
	Modumo	Lerata
	Tshireletso	Iesaka

	Tona	
	Tshehadi	
	Ngwana	
	Modumo	
	Tshireletso	

	Tona	
	Tshehadi	
	Ngwana	
	Modumo	
	Tshireletso	

	Tona	
	Tshehadi	
	Ngwana	
	Modumo	
	Tshireletso	





24  
Kotarda ya-2 - Beka ya-4 - Leqephé la mosebetsi

# Polasing



Monnamoholo MacDonald o na le Polasi

Hee hi hee hijojo

Polasing o ne a ena le dikgomo

Di re muu muu muu mona le muu mane

Mona le mane muu muu muu

Monnamoholo MacDonald

o ne a ena le polasi


Hee hi hee hi ho





**Ha re bueng**

Tswela pele ho bina pina. Sebakeng sa kgomo meleng e latelang sebedisa diphoofolo tsena.



Polasing o ne a  
ena le dintja hape.



Polasing o ne a  
ena le matata.



Polasing o ne a  
ena le dipere.



**Ha re ithapolleng**

- Tsamaya hodima balaka o sa we.
- Lahlela bolo hodimo moeng o e tshware e se wele fatshe.
- Jwale matha jwalo ka pere.
- Tsamaya jwale ka letata.
- Tsamaya jwale ka roboto.



Teacher:	.....
Sign:	.....
Date:	.....

# Diphoofolo tse hlaha



Ha re baleng



Kotara ya-2 - Beka ya-5 - Leqephé la mosebetsi




Ditau ke tsa le lapa la dikatse.

Tau ke morena wa mmuso  
wa diphoofolo.

Di bolaya le hona ho tsoma di  
kgama le diqwaha. Tse tshehadi ke  
tsona tse tsomang haholo.

Di tsoma bosiu ka dihlotschwana.

Ditau di rata ho phela masimong  
moo ho nang le jwang. Ditau di ka  
rora di etse lerata haholo.





Ditlou ke di antshi tse kgolo ho  
feta phoofolo tsohle lefatsheng.

Di kotsing ka mehla hobane di  
tsomelwa manaka a tsona. Manaka  
a tlou a dula a hola ka nako tsohle  
tsa ho phela ha tsona. Ditlou di  
sebedisa manaka ho tlisa metso,  
ditholwana le metsi melomong ya  
tsona. Dija dijo tsa boima ba  
200 kg ka letsatsi mme di nwe  
dilithara tse 190 tsa metsi.



Ho na le mefuta e mmedi ya ditshukudu, tshukudu e tshweu le e ntsho. Tshukudu ha e bone hantle, empa di kgona ho nkgella dintho hantle. Ditshukudu di kgolo haholo, mme di na le boima ba 2 500 kilogerama. Tshukudi di tsongwa kamehla ke batsomi ba batla manaka a tsona. Re lokela ho sireletsa ditshukudu ho batsumi ba tlang ho di bolaya ka lebaka la manaka a tsona.



Lengau le seng le hodile le kgona ho hola bolelele ba dimetara tse pedi. Letlalo la yona le lesootho le botsho bo nang le matheba a etsang sedikadikwe. Lengau le tseba ho hlwa ha le na le bothata ba ho tsoma difateng.



Dinare di dula ka dihlotschwana. Ha ho na le monyenyesi wa kotsi dinare le manamane di bokellana bohareng ba sehlotschwana sa tsona, mme di potapotuwa ke dipoho ho di tshireletsa. Nare e ka hola ho fihlela dimetara tse I,7.



# Mokgwa oo diphoofto di ipatang ka ona

Kotarda ya-2 - Beka ya-5 - Leqephé la mosebetsi

Ha re baleng



Metsero ya diqwaha e etsa hore ho be thata  
ho bona qwaha morung.

Diphoofto tse ding di itshireletsa ka ho fetola  
mokgwa oo di shebahalang ka yona hore di  
tshwane le tikoloho ya tsona.



Lempetje le kgonna ho fetola mmala hore le  
tshwane le difate tseo le di hlwang.




Matlalo le masiba a phoofolo tse ding a entswe  
ka mokgwa oo ho leng boima hore mang kapa  
mang a ka di bona.



Re bitsa sena ho ikgakanya.

Nahana ka diphoofto tse ding tse etsang sena  
ho ikgakanya.




Titjhere ya hao e tla o bontsha ho  
bapala ditulo tsa mmino.





Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa phoofolo e hlaha.  
Borella motswalle wa hao hore phoofolo ena e ikgakanya jwang.



Teacher:


Sign:

Date:

# Diphoofolo tsa metsing

Ha re etseng

Qetella setshwantsho ka ho kenya ditshwantsho tsa diphoofolo tse phelang ka metsing.



# Dibopuwa tsa botebong




Ha re bueng


Ha re shebang diphofolo tse fapaneng tse phelang metsing a letswai.

28

## ba lewatle



Ho na le diphofolo tse nyenyane, tse phelang matsheng a nang le majwe moo metsi a sa tebang.



Teacher:
Sign:
Date:

# Botsebi ba diphoofolo

Kotarda ya-2 – Beka ya-7 – Leqephé la mosebetsi



Ha re bueng

Bua ka diphoofolo tsohle tsa  
lewatle ditshwantshong tse latelang.

- Ke diphoofolo dife tse ka jewang ke batho?
- Ke diphoofolo dife tsa lewatle tse kotsi?
- Mmele wa tlhapi o kwahetse le ho tshireletswa ke eng?
- O nahana hore ho ka etsahalang ha lewatle  
le ka tlala ditshila kapa dintho tse tjhefu?
- Lewatle le ka silafala ka mekgwa e fapaneng e jwang?



Ha re ngoleng

Ngola mabitso a diphoofolo tsohle tseo o ka nahangan ka tsona tse  
dulang dinokaneng, matamong kapa lewatleng, dikholumong tse tharo  
tsa tafole e latelang.

Noka	Lewatle	Letamo



Ha re etseng

Etsa tanka ya ho boloka tlhapi.

- Penta bohare ba lebokose la dieta bolou - botala, mme o fetolele lebokose.
- Jwale seha tlhapi ka morao ho buka.
- Tshwarisa tlhapi ka hodimo lebokoseng ka semamaretsi le kgwele.



Ha re ithapolleng

- Fofajwalo-ka nonyana ka lebelo le leholo le ka ho iketla
- Tsamaya jwalo-ka nonyanalewatle
- Fofajwalo ka notshi
- Tsamaya jwalo-ka lekgala
- Sesajwalo-ka tlhapi
- Tlola/qothoma jwalo ka senqanqane
- Bapala latella-moetapele
- Bapala katse-le-tweba




Teacher:
Sign:
Date:

# 30 Diphoofofo tse jarang mahaе a tsona ha di tsamaya

Kotarda ya-2 – Beka ya-7 – Leqephе la mosebetsi



Ha re baleng



Na o a tseba hore ke fellahantle kgaketlaneng ya ka, ha e ke be e be nnyane ho nna.

## Kgudu

Kgudu ke sehababi se nang le maotwana a mane le molala o temekang le hlooho. E tsamaya butle e pepile kgaketlana ya yona.

Ba dula kae?



Ha re ngoleng

Araba dipotso tse latelang ka kgudu e dulang naheng.

Kgaketlana ya kgudu e bonolo kapa e thata? \_\_\_\_\_

Kgaketlana ya kgudu e itshireletsa ho eng? \_\_\_\_\_

Kgudu e etsa eng ha e tshohile? \_\_\_\_\_

Dikgudu di ja eng? \_\_\_\_\_

Letsatsi: .....

# Kgofu

Sheba kgaketlana ya kgofu.

Leihlo

Kgaketlana

manaka a  
matelele

manaka a  
makgutshwanyane

Maoto

Lesoba bakeng sa ho hema

Kgofu e tsamaya jwang?



Na o kile wa fumana kgaketlana e se nang letho ya kgofu?

Dikgaketla tsa dikgofu di mmala o jwang?

Hobaneng dikgofu di na le dikgaketlana?



O nahana hore ke dula kae? Pela setshwantsho sa ka, bolela hore na nka  
etsa lehae la ka **sefateng, fatshe** kapa **metsing** na.



# Diphoofolo tse ikahelang moo di its hireletsang

Kotarda ya-2 - Beka ya-8 - Leqephé la mosebetsi



Ha re etseng


Kopanya ditshwantsho tsa diphoofolo le ditshwantsho tsa malapa a tsona.



Ha re baleng

## Dinotshi

Dinotshi di dula ntlong ya dinotshi  
Di aha ntlo tsa tsona ka boka ba  
dinotshi  
Di boloka dijo ntlong tsa tsona



# Dikokonyana

Dikokonyana di aha mefuta e mengata ya  
meaho tikolohong tsa tsona. Kokonyana e  
nnyanne e kcona ho tshwara ntho e leng boima  
bo ka kenang hanne (4) boimeng ba mmela wa  
bona. Di rerisa tse ding ha ho na le kotsi.

Di bolella e mong le e mong hore a ka fumana  
dijo kae.



Ha re ngoleng

O nahana hore hobaneng dikokonyana di ikahela tshireletso

Sera sa kokonyana ke mang?

Dikokonyana di sebedisang ho ikahela?



Ha re baleng

# Dinonyana


Dinonyana di haha dihlaha e le mahae a tsona,  
le hore di be le moo di ka behelang mahe teng.  
Boholo ba sehlaha bo laolwa ke hore nonyana e  
boholo bo bokae.

Dinonyana di sebedisang ho aha dihlaha?

Ke phoofolo efe eo e leng sera sa nonyana?







A		M	
a		m	
B		N	
b		n	
C		O	
c		o	
D		P	
d		p	
E		Q	
e		q	
F		R	
f		r	
G		S	
g		s	
H		T	
h		t	
I		U	
i		u	
J		V	
j		v	
K		W	
k		w	
L		X-Z	
l		x-z	






P.29



P.30





P.36-37



P.57

